

## COVID-19 Self-test

**Banda mokolo ya Lendi 12 ya sanza ya mine bana ya Lycée na bisika mingi ya mboka bakozonga na kelasi.**

Mpo na bakoka kolanda mateya, esengeli mbala mibale poso na poso basalaka COVID self- test na ndako. Resultats ya test ya liboso bakolakisa yango na kelasi mokolo ya Lendi mpe test ya mibale mokolo ya Mine. Muana oyo akosala test te akokota na kelasi te mpe akozanga mateya. Mpo na bakelasi ya bana oyo bazalaka na mikakatano na nzoto , bakonzi bazali kosenga mpe nabana wana basalalaka ba test soki bakoki kosala kasi mpo nabana wana ata basali te bakoki kokende na kelasi.

### Esika nini nakoki kozua self-test?

Na pharmacie! Bana ya mikolo bakoki kozua self-test soki balakisi AMKA, PAMKA to PAAYPA na bango to mokonda nionso oyo ekoki kolakisa kombo mpe mbotama na bango. Po na bana ya mike, baboti na bango bakoki kozua test na bango soki balakisi AMKA, PAMKA to PAAYPA mpe mokonda nionso oyo ekoki kolakisa kombo mpe mbotama ya moboti. Soki bozali na AMKA, PAMKA to PAAYPA te to bozali na mikakatano, bokoki kokota na internet mpo na lialisi <https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf><sup>1</sup>. Na baposo ekolanda, muana na muana akozua 4 tests, 2 ya poso moko.

### Ndenge nini nakoki kosala self-test ?

Video na internet ezali kolakisa likambo moko moko ndenge nini bokoki kosala test <https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE> ( na Grek ).

Bokoki mpe kosenga lialisi epayi ya minganga, na pharmacie to epayi ya Assistant social na bino. Bana ya mikolo bakoki bango moko kosala test. Bana ya mike, +13 mbula, bakoki mpe kosala bango moko kasi liboso ya baboti na bango.

### Eloko niniesengeli kosala soki nasilisi kosala COVID 19 self-test ?

**Soki osilisi kosala COVID 19 self-test osengeli kolakisa yango na bisika oyo:**

1. Kota na internet na self-testing.gov.gr na sima pona <<Σχολική κάρτα για COVID-19>><sup>2</sup>: Δήλωση αποτελέσματος για την έκδοση σχολικής κάρτας για γονείς/κηδεμόνες μαθητών/-τριων και ενήλικες μαθητές/-τριες. Tiya liboso

---

<sup>1</sup> Mpo na komona PAAYPA na bino, kende awa na internet <https://www.amka.gr/have-paaypa/> (ezali na minoko ebele). Mpo na kotala AMKA na bino, kota awa na internet <https://www.amka.gr/AMKAGR/> (na Grek).

<sup>2</sup> Na mikanda esika bazali kosenga AMKA bokoki mpe kopesa PAMKA to PAAYPA.

kombo na yo mpe mokolo ya mbotama na yo mpe na sima pesa resultat ya test mpo na ozua attestation.

2.Mpo na bana oyo baboti na bango bazali kozela mokano ya aisle, baboti to mobokoli bakoki kosenga na Moyangeli ya kelasi to na Mokonzi ya mateya ya camp abimesela bango attestation ya test na internet na [self-testing.gov.gr](https://self-testing.gov.gr) mpe abimisa papie mpo na COVID-19 (mpo na muana).

### **Nasala nini soki resultat ya self-test ebimi ?**

Soki resultat ezali **mabe**, bimisa papie na resultat ya mabe, fotokopi, mpe bandela lisusu test (retest) sima ya mokolo moko. Retest okoki kosala na bandaka ya leta oyo bazali kolakisa na internet esika oyo <https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf>. Bandako ya Leta ezali ya kofonguama mikolo banda Lendi ti mokolo ya Mitano na tongo mpe mokolo ya Yenga (na tango oyo mokanda ekolakisa).Mpo na kosala retest,bakosenga olakisa papie ya test ya liboso oyo ozuaki na internet na [self-testing.gov.gr](https://self-testing.gov.gr) oyo ezali kolakisa resultat ya mabe.Soki retest ebimi lisusu mabe muana ya kalasi na libota na ye elongo bakotikala bango moko na mosika ya bato nionso ndenge bakonzi ya EODY bakosenga.

Soki retest ezali **malamu**, bakopesa bino papie to attestation. Bana bakoki kozonga na kelasi soki balakisi papie wana. Mikolo oyo bana bavandaki na ndako mpo na basala retest ekozala lokola bakendeki na kelasi soki balakisi mokanda ya retest. Soki test ebimi to “**malamu te kasi mpe mabe te**”, bokende na bandako ya Leta oyo talakisa na ebandeli.

**BOKEMBA! Bobuaka ba self-test na fulu. Soki test ezali mabe, tiya yango libosa na kati ya BASAKI MIBALE mpe KANGA YANGO MALAMU! Tokoki kosala mosala mosusu te na ba self-test mpe epekisami kobuanga yango elongo na mayi ya wese.**